

## t9\_rlvect\_3

(TMLX3LGaxXbkSbTcq3fvLaSXXPd4KNoP3yM)

October 27, 2020

Let  $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v13\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v2\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v3\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v4\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v5\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v6\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v7\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v8\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l1\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v1\_rlvect\_3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k6\_domain\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k4\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l2\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l1\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. (&(\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v13\_algstr\_0 X0) \wedge ((v2\_rlvect\_1 \\ &X0) \wedge ((v3\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v4\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v5\_rlvect\_1 X0) \wedge \\ &((v6\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v7\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v8\_rlvect\_1 X0) \wedge (l1\_rlvect\_1 \\ &X0)))))))))) \Rightarrow (\forall X1. (m1\_subset\_1 X1 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow \\ &((v1\_rlvect\_3 (k6\_domain\_1 (u1\_struct\_0 X0) X1) X0) \Leftrightarrow (X1 \neq k4\_struct\_0 \\ &X0))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\forall X0. (l2\_algstr\_0 X0) \Rightarrow ((l2\_struct\_0 X0) \wedge (l1\_algstr\_0 X0)) \tag{2}$$

Assume the following.

$$\forall X0. (l1\_rlvect\_1 X0) \Rightarrow (l2\_algstr\_0 X0) \tag{3}$$

Assume the following.

$$\forall X0. (l2\_struct\_0 X0) \Rightarrow (m1\_subset\_1 (k4\_struct\_0 X0) (u1\_struct\_0 X0)) \tag{4}$$

### Theorem 1

$$\begin{aligned} \forall X0. (&(\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v13\_algstr\_0 X0) \wedge ((v2\_rlvect\_1 \\ &X0) \wedge ((v3\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v4\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v5\_rlvect\_1 X0) \wedge \\ &((v6\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v7\_rlvect\_1 X0) \wedge ((v8\_rlvect\_1 X0) \wedge (l1\_rlvect\_1 \\ &X0)))))))))) \Rightarrow (\neg v1\_rlvect\_3 (k6\_domain\_1 (u1\_struct\_0 X0) (k4\_struct\_0 \\ &X0)) X0) \end{aligned}$$